☐

Kambaata hizkuntza

Ethiopiako mintzaira Kuxitikoa da **Kambaata hizkuntza**.

1998. urteko zensuaren araura, 606,241 mintzatzaile ziren (345,797 bertze hizkuntzarik gabeak), hetarik 278,567 Kambaata gizataldekoak, 51,541 Timbaro gizataldekoak, eta 15,689 Qebena gizataldekoak.

Kanpo estekak

- Ethnologueko Kambaata sarrera (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=ktb)

Autoritate kontrola	**Wikimedia proiektuak** · Datuak: Q35664 · **Identifikadoreak** · BNF: 12223750d (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12223750d) (data) (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12223750d) · LCCN: sh2005006939 (https://id.loc.gov/authorities/sh2005006939)

"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kambaata_hizkuntza&oldid=7201241"(e)tik eskuratuta

To ɔar

Nabigazioa

- Azala
-
- Txokoa
- Albisteak
- Aldaketa berriak
- Ausazko orria
- Laguntza
- Dohaintza egin

Tresnak

- Honanzko lotura duten orriak
- Lotutako orrietako aldaketak
- Fitxategia igo
- Orri bereziak
- Lotura iraunkorra
- Orri honen datuak
- Artikulu hau aipatu
  Wikidata itema

Inprimatu/esportatu

- Liburu bat sortu
- PDF gisa jaitsi
- Inprimatzeko bertsioa

Beste hizkuntzak

- Piemontèis
- አማርኛ
- Русский
- Tagalog
- Polski
- Kiswahili

- English
- Brezhoneg
- Deutsch
- Hrvatski
- Français
- Simple English

Aldatu loturak

Wikipedia Entziklopedia askea

Orriaren azken aldaketa: 25 azaroa 2019, 21:45.

Testua Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 3.0 lizentziari jarraituz erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.